MULTIPLE DEPENDENT CLAIM FEE CALCULATION SHEET (FOR USE WITH FORM PTO-875)

FILING DATE 418001
APPLICANT(S)

	AS FILED		AFTER		CL AFTER 2nd AMENDMENT				•		•		*	
	IND.	DEP.	IND.	DEP.	IND.	DEP.			IND.	DEP.	IND.	DEP.	IND.	DEP.
1	1		1					51				ļ		
2	1	†		T			[52				<u> </u>	├ ──	+
3	1.	<u> </u>						53			 _	 	 -	┼
4	¥	1					!	54			 		}	
5	r					l]	55		 	<u> </u>		 -	+
6	· ·						1	56	<u> </u>		<u> </u>	 	ļ	+
7		10						57			 			+
8		10			1	<u></u>	1	58		<u> </u>	├	 	┼	+
9		10				<u> </u>	1	59	<u> </u>	ļ	├ ──	 	 -	+
10		10					1	60	<u> </u>	<u> </u>	├ ──	-	+	+
11		10.						61		 	├	┼	 	+-
12		10					1	62			 	+	 	+
13		Le.			<u> </u>		1	63	ļ		 	+	+	+
14		10					4	64	<u> </u>		 	├	 	+-
15		10					1	65	 		 		+	
16		10					1	66	↓		 	 	+	+-
17		10					1	67		 			+	
18	i	10	1			8 5	İ	68	<u> </u>		-		 	+
19		100	1				_]	69			 		+	+
20		10.						70			 			+
21	 	1						71	↓		 	_	 	
22		u						72	1		 			
23	1	1 7:	+				7	73						
24	+	1 ,.			T			74						
25	+						7	75	L					
26	+	10					7	76		i				
27		10	-	+			7	77						_
		10		┪		1	7	78	1					
28	+	1 -			+		7	79						
30	-	10		+		1	1	80						
31	+-	10			1		7	81						
32	+						7	82					4	_ _
33	+	7-,	2	+			7	83						
	 	1.4	<u>'</u>		┪		1	84						
34		1.1	.+				7	85						
35 36				_			7	86		-				
		1					1	87	1 -					
37							7	88						
38	╂						-	89						
39							┪	90	_					
40	 						┪.	91						
41								92						
42		-+-					\dashv	93			\neg			
43	-	+-					\dashv	94						
44		- `-			+-		\dashv	98						
45				-	+-		\dashv	96				\neg		
46	—				-		\dashv	97		\dashv	\dashv			
47				-+				98		_		\neg		
48				\rightarrow			\dashv	99		-+	\dashv		_	
49					-		\dashv	100			+	$\neg \uparrow \neg$	$\neg \vdash$	
- 50		\bot			-		ᅴ	TOTA	_	_	_	1		
TOTA	10	1	ı I	1 1	1	} 6		IND.			├	┙.	 	
T TA		<u>~</u>	,					TOTA	\L	-	'	-		
DEP.	11/2	S€					_	TOT/ CLAI	$\overline{}$					- T

CLAIMS) PTO-1360 (3-78)

1

•MAY BE USED FOR ADDITIONAL CLAIMS OR AMENDMENTS
U.S. DEPARTMENT of COMMERCE Patent and Trademark Office